



Чурапчыга күн тахсар!

# САНГА ОЛОХ<sup>12+</sup>

375  
ЧУРАПЧА  
1648-2023

Чурапчы улууңун ханыата

Бэс ыйын 9 күнүз, 2023 сүйл, бээтинсэ

№ 22 (11899)

УЛУУСКА – БҮ КҮННЭРГЭ

стр. 2



Чурапчы иэнилийнъэтэ  
сквер тутуллар торумун онорсөр

ИСПИСЭЛИЙС ТЫРЫБЫНАТА

стр. 3

Күх толон ситимин  
киллэрийн салжанар



ҮЛЭ ЧУЛУУЛАРА

стр. 4



Бахсыгттан Валентина Шеломова  
социальний эйгээ 30-ча сүльчин  
үзлийр

ТЭТТИК СОНУННАР

**"Тобус томтор ооннуулар"  
кыайылаабын наажараадалтыр  
сүрүн бирнис биллиниз**

Бэс ыйын 17-18 күннэргэр, Чурапчы иэнилийг  
терүүтэммитэ 375 сүльгэр ынталлар ынаах-  
ха "Тобус томтор ооннуулара" Мажаайын азаанын  
сүрүн түүхүүтгэгээр ынгыдлызыга. Манга 10-тан тах-  
са бөбөс иши-жоли тусууңчыз.

Биллингиз күрөхтэйччилээртэн кийрбйт сай-  
шакаллар хомууллан, дүүлүүлүр субз билээн, бирнис-  
тэр бынаарыллан тураллар.

Ол курдук, быйылтыг кыайылаах 500 тыбыны-  
ча харчынан наажараадланылаа. Ихис мээстээхээ  
300 тыбынчынан уонна үнүс мээстээ блолбут боотура-  
га 150 тыбынчыга солж, суумын туттарымаахтара.

Санатан этхээ, быйылтыгы "Тобус томтор  
ооннууларын" кыайылаабынан Сынантан төрүт-  
тэх Павел Друзинов утрылааогчыларын алт-  
ацуукоон хаялларан, мунуттур кыайылаах азтын  
ильбита.

**Чурапчы иэнилийг  
тыннынччанай кэрэчэн сибэккинэн  
киэрэйнэбэ**

Чурапчы иэнилийг терүүтэммитэ 375 сүльг  
корс, Чурапчы улууңун олохтоохторо олорор сирэ-  
рин түспарзары, зобж үзүүн-хамнахи тэрбидилэр.  
Бу күннэргэ иэнилийж улахан тэршилтээр сибэж  
олордуутугар күргүүмчэх субогтуунынка таьсты-  
лар.

Дьюкууский куорат "ЭМ" ("Самори") тэрштэйт-  
тен уопсайа 10050 устуука сибэжин тиаллон юш.

"Быйылты сыл уратытынан, тэрштээлэр коёо  
сылдар сыл бэлээтийн туталыгыгар эбсэнинтэс  
ылыммыгттара. Холобур, биир бастакынан башын  
котохгүйт тэрштээлэрийн Чурапчытааы олох-  
даанах хомуунаалынай ханаайыстыба уонна Праско-  
вя Борисова аятынан "Улыбка" оюону сайыннаар  
кинн буолаллар. Сибэжийнэрбийгин көрүүгэ-истигэ,  
сайынгы үзэлэргэ эллиэтинестээх кийнбигт, манийк  
үзээг улахан уопугтаах Николай Новгородов буолар.  
Киннин кытарты үс үзүүнт үзэлэсээр.

Итни сэрг Чурапчы иэниээж сквердэри уонна  
улахан эбийицктээр күрүүлсэн бирн оңгууны кыраас-  
калаанын сөзлүүнүүн", - дисн Чурапчы иэнилийг  
банийгын социальний болтуурустарга солбуйлаа-  
чты Варвара Макарова юпсээтээ.

**Кытазанаха ыңыпты уонна айынга  
эмгээнийнин болтууростарыгар  
түншнээх көрсүүү буола**

Кытазанаха иэнилийг Учтүгэй азааска сибэжин  
үзэлэтийнгэ уонна айыганы эмгээнийгэ түншнээх  
сүбэлэри биэрэр көрсүүү буола ааста.

"Бу 20 гектардаа ходулаа сиригэр айынга төхөн  
уускуүруун биелээр, учуут онордубут. Билигин  
бастакы түүхмээ буолла. Ити учуотгаанын туму-  
гунз биир кымээтийрээ изнинг 7,04 дин таьсты. Ол  
аата бишгийн сотору юминэн, ессе айынга маассабай  
таксынтаа буола илин эрээр, ходулаа сирин буорту-  
луухтарын сэв дин тумук оногуулунна. Онон 10-15  
чыннынчлаларга айыгалиары эмгээнийнгэ күүсээ тах-  
сахтарын сон. Ыстарар эмтээр баар эзит. Ирдэнэр  
мнорзээр түгүн, тывалы суюх чуумпу күн аппараатын  
түншнээх түншнээх", - дисн «Россельхозжини»  
отдэлни начаалынныга Дария Васильевна Петрова  
ийнтийнэрдээ.

**Чурапчыга  
күн-дьыл туруга**

Бэс ыйын  
9 күнэ  
бээтинсэ

Бэс ыйын  
10 күнэ  
субуота

Бэс ыйын  
11 күнэ  
баскыньянна

Бэс ыйын  
12 күнэ  
бэнидээннэйк

Бэс ыйын  
13 күнэ  
оптуоруннүүк

Бэс ыйын  
14 күнэ  
сээрээ

Бэс ыйын  
15 күнэ  
чэппиэр



20° 9°



23° 10°



27° 14°



23° 8°



19° 7°



22° 9°



23° 11°

## ИЛ ДАРХАН НЭДИЭЛЭТЭ

## Айсен Николаев Үлэтин сурун түгэннэрэ

**Ыам ыйын 29 күнъ** Арас-  
смыбы Бэлэгээдээсэн Владимир  
Путин Ил Дархан Айсен Нико-  
лаевы хытта хөрүстэ. Саха си-  
рин социалын-экономический  
сайдытын, быврамыслыланнаас  
үз ырынагын, инвестиционный  
бюджеттамалар, информацион-  
ный технологиялар тустарынан  
көспүттээр.

«Владимир Владимирович, Саха сиртүнбазана сүйстүк сайдан шээр, башынги бынныны-майыны учунастаан турал, учугэй дээр энэ. Саха сиртүнбазана ялангуяа эжээндээгээсэй тывала бусадар соруктаах; урут давжны ондук энэ. Кийинки сэргэлгээж кордоруутээр башынги шиншигийн берээн нээрбүтэх тухайхудаасар», — дэлгэн оросын түүхүүдүүлэхэд башилтыга ишитгэнээрээ.

Айсен Николаев демография түнүнан болыттарынин, ово-тореөйнүүгө Саха сирэ Учук Илигин бастаки миңстөрбө, дойлуу урадын сэлтис миңстөрбө сымдьдар Саамий сүрүн, дыон коюн барыята ачкашыт. Айсен Сергеевич бийс сымшаштыга Ил Дархан буодууттара крестүүбүлүкөд 960тыш, кишин опорор эзбит буюлтасына, бишигин издашынен 996 ахсааны 996 тыш, киийккөз тиймдээ. Быйыл I малтууленен сох олохтоо төрүүрүн күнтабыт.

Салгын эргэгийнэн баянлагыг  
бырамынсыланнаас сайдылыгы-  
гар уюнаа бодог инвестиционийн  
байрыйктарга болцомтону түнх-  
айда. Айсен Николаев Владимир  
Путини үүнэр сэргэг Саха сирингэр



бэйстиний хэзэн, ерөстүүбүлүүк олонгун уларынынтын корорутэр ынырда.

— доктор Айснер Николаев ЭПД

Эрзгийн болааныгар – ой-уур баанаарын изнин айдынтын турар. Ити сыйалы сүтгээрэг 20 мөл. глаада дээрэй корер-харзайтар сирин юнгтилини. Итини таыннын авиация маршрута, сиринэн кэтээн коруу юнгээт, 1,2 тын. кийн обуур баанаарын утартын улзынээр.

Эрэгийн 2022 с. коме суутгар үбүлэхийн ылан баар тихсыгтын 14 тогул аччагтаа, 2021 с. ютарты тэнзээгэхэ, үбүлэхийн 5,5 тогул – 1,6 млрд солж. дээрэ үлаалтыга. Оттон ярослуу бүлүүс буддьуетгүйн ойнур баарын утары 2,4 тогул үлааган 912 мол. солж. тэнзээгтий.

Корсүүгүү көнниттэн Ил Дархан бу курдук санапты үзлэйиниз: «Бэрсиздигэн биңиги үзэбийн үрдүктүк сыйналдага. Мин кип-

## УЛУУСКА – БҮКҮННЭРГЭ

# Чурапчы нэһилиэнньэтэ сквер тутуллар торумун онгорсor

**С**аха сирэ Дойду үрдүнэн ыытыллар “Лучшие проекты создания комфортной городской среды для субъектов ДФО” куонкурууска олус үчүгэй көрдөрүүлэх дизи РФ тутууга уонна олох-дъянах хомунаалтынай хаанаыйстыбаа министрии солбуйгааччы Алексей Ереско иницинэрэн турар.

«Подъем Дальнего Востока – это наш национальный приоритет на весь XXI век». Владимир Путин.

Бу маник Бүтүн Арассымай үрдүнөн бастакытын ылтылалар күнкүрүсса Чуралчы изһилдіг сквер тутуутунан ылттар. Ити ишенин, Чуралчы изһилдігин дәйектелтүү телеграм-ханнагылар иккіншىз ылтылалыбыт онлайн-ылтылал сквер тутуута изһилдизни эттөн салмай элбиз куоланы ылбайта.

Отон бос ыйын 7 күнүгөр  
улуус дыналтатын мунныахтыр

саалатыгар уолсай нэйлилэнээни, тэрүүтэ салавчыларын, отдел начальниковстарын, улуус дьокутаалтарын мырын, сквер тутушуутун тул саяна атасайнарытышар корсубүү тэрлилни. Сүбө мунинахха Чурагчы изийншөгүү баылыгта Владимир Сивцев, улууспүтүгэл олохтоох кабулээнии вайяр агентство дирижитэрэв солбайшты Сарталана Старостина уюна ондай сибээзинин Дьокууский куораттан “База 14” архитектурный бирю кылаабынай архитектора Екатерина Петрова кыттыныы ыспылар.

Мустубут дыонтио алан, Владими́р Дмитриевич изынчиликти киббэйр кине тупсарай бу-луутугар, орун-оннугар бертысааңыланарын, юнэлэски үүлэн иэр мичиттарбыт тустарыгар бу-аныгылым тишитэх, Саха нору-одунай суруйбаачыга Василий Яковлев-Далан айымнытынан «Дынкти саасо дын скөр иненулларын туңугар үүнү, учиньуктаах, бызланнанаа үлгө барбытын туңунаан сэһэргээт. Бу куюнкуурска корүүлээр 50-100 мал. солтк суумаларга сашмай үрдүүк сууматыгар сүйтганаадларын туңунаан



ийнтийнэрдээ. Архитектор Екатерина Сергеевна сквер ис түүлүн, тухаа олборуулсан оногдуулбутун, кыра ымьтгэр-ымьтгэр тийж дээштэгжээ обуулсан билгийн-эрдээ.

Түүрлэгтэн иштэхээ, итгэн-юу сквер тас кестүүтүн бывалынны смос көрдөхө, киши хайдах эр нээжбийн суужин курдук огтуулсан огоонуулах былаан буулбут. Ол эзэри тусгах дэян санааларын истэн уонна бизрбид мыйтыктырыг гар хоруудары иштэхээ, чахчы дацаны улахан үтүү уларыйны буолаары гаммытын киши сэргэйэр. Ишнийн иштээн тылы бинир бастакынан, Сандарууск Саабын азтылан

Чуралчылгаацы кыраайы уөрөтөр үйнин этнография мусуобуун дикриктэр Юрий Толстоухов эттэ, манычаа кини сүрүүнээн, оссе 2005 сүйлэххэе нероот күүбүнөн тутулибут газматыныштар ишники дышилжарын туонулааста.

#### Conclusions







АХТАН-САНААН

**Күндү дьоммут ааттарын үйэтии –  
ытық иසпит, махталбыт бэлиэтэ**

Сөрүүн тыаллаах сайынгы сарсыарда анаңас заанынан Александр Бурнашев “Киңіләх төреобут дойдуда, төрөлгүт ийэтин көризэт...” диэн ырыаны ыллаан дүүрүнүтәрэз киңі сүрэжин-быярын ортолупан киирэр.

Бу ырма мингиз, төз да ыраах олорборуун, теребут терүт буорбар, дойдубар, хатыннардах, сөмй оттоох-маастаах аллаастарбар тиээрдээ. Сайыл Уйалаах, Сутуруоллах, Банылай Алзана, Тенгүргээстэх, Куула Куел, Тамах сайылык, Нитваша Чаранга, эбзэ аймахтара олорбут Бугзийдээх, Кэтийз, Хонду о.да. дын токуоруун олорбут, узлээбит-хамсаабыт, оттообут, отоннообут, ојодорун улаатыннарбыт аллаастара сайыны көрсө күвүүнэн СИМЭННЭХТЭЭЗ.

Бу сайненгى күнөгрө зөйлүбәр ул бербенүү үзүлөбүт, сарын уотун ортуунын астын, Ааллааххана таңајалы тиёйин сырталда улттык сыйынбыт башыр дойшулактарбыт ахтымалыхтара, аялтара аягтаныя, ыччаттара, оболоро, сиэннэрэз калэн, дынниро олорбут-үзүлээбүт сиңдергөр, дылзоргөр эйдебүнүүк бәзиэлери туруоруостара, ахтан-сансан айналхаста-

Бу юристэнэр дын ортолорутар мин здынийим, сааны тухары ыланыксыт ызрахан улэтигэр улээсэйт, алла оюну союзтобун ишлэгт, улаатыннарбыт, олохторун сүолун булларбыт Акулина Сергеевна Шестакованаагтыбын, Кийи баара буоллар, 95 сааны туюудо этз. Кийи – мин ийзм Марфа Сергеевна Мордовская биниргэтереебут балта этз.

Кырабытыгып ийэтэ суюх хаалбыт дыон, ордук миң, кинини ийзбит курдуу санырыбыт. Урх диканттэн күлбүтүнээ, хааман курбадьытан ийзирин көрдүбүт да, утары сүүрәрбүт, моонинутар ынааста түйэрбүт. Калэн баттахпны суубай-тарваси баарын күнделүүк санырыбын. Тогтүргэстээххэ, Кууда Күалгэ элбэх шаннышысыт эйдэмисохтук олорон, уүт бөжүүшү ысан, колхос түү дыон үзүүлсөн аасылттара. Бинирд эмэ зийнибигиттегэр Маайа Заболоцкаяча хоно бардахынын, Өкүлүүн да, Маайа да иккиси үеркөкөтө көрсөөччүүлэр. Маайа үзүттөн бүттэчин, алладың астаан сыйылтартар. Өкүлүүн оюдоро бары кыралар, элбектэр. Төгүрүүчүү корбут миң курдуу автаах сэрбэлибүт кызычаш, билигин аштаах-суюллаш медик Наталья Николаевна Сергеева бэйзэгт улахан ыал ийэтэ, эбтэг буулла.

Көрдэхсэ, сабыс-санга дэлгэрэнгүй нийтэдэхээс, нийзэрэг хайдах тутаа, туттан олорбутай да, барыга орун-ониунгар, ып-ырыас, не киирбох, Наташа тийжээн ийзтийн хобурдооцор алзадынлаан сэргүүлийт. Уолаттар Иван Николаевич сизнинээн Айхаллынын, Анатолийт, Наталья Сергеевтэр сизнинэрийнот Артышнын, Сергей Николаевич, Владимира Николаевич, Николай Николаевич уулзунаан Айтальнын, Мария Николаевна, Егор Егорович Лебедевтэр уулзыненеын Егордуун, Раја уола Андрей сэбүүн Айталькынын, кылаабынай профessor Николай Николаевич, кини ууга илгийнгэ Тамара даанланын, ыбыльтынан сагтардлыглыбыйт дэлгээ зэрэгтэй тусгүүттүү, сага туннуктэринэн чэмзлийн корон тусар.

Баылт күнүн биңгі әзібет Никита Ильич Батучин төреөбүт 110 сыйлын туоларығар бу күншөргө ылтыншылаахтаа жәйшилжек ыныаңдар ыспартыбызынай күрхәтгәннегиз кини аттынан бәрпес олохтонно. Адам, эбәм, эззинийм тустарынан араасындағы суруйбутум биар, зәлж. Хаһан эрз чөмчүттоххе, киннегиз буолан таҳсызуа. Кыраман ыраахса барбыт күнцү дыммут суюх буолбуттарын да ишін, салттын күттәри баш курдах. Бааллар бары сүрэхпінгір-ейбүттүгәр. Ол да ишін барыларын кәмпитет-комиссияның ахтан-сандаан баһар жиңиппі.

Наталья ТОМТОСОВА,  
РФ суронындыстарын  
Сойүүнүн чылбари.

КЭРЭ ЭЙГЭТЭ

## **Варвара Потапова- Кутурбән Күо хөхөннорунан дъүүйүү туруорулунна**

**Соловьёв нэшилиэгэр Д.М. Васильев аттынан Норуот айымныгын дыэтигээр саха бастакы дъахтар поэтессага Варвара Потапова-Кутуржан Кую хоноонорунан «Мин тыыннаах кишиби» дъүнүйүү туроорулунна. Дъүнүйүүнүү кийин уус-урал салайааччыга Антонина Анисимова туроорал, корөөччүлэргин долгутта.**



Кинн үзгүнчтэрээ, дүрсүктэр Мотрена Семенова, бийлигтийн эхийн Мария Игнатьева дьохуннаахтык үзэлээбийтэр. Ол курдук сценны кизргэтийн, декорация, муусукааны таны, ут-куөс, бол, айылцаа туман түснүүтээ дүүчүүүнүү сэтгэрэн-хоторон бишрэд. Толорооччу эт куслаанын элбэх хөөнөнүү энгилж суюх захта, ыллван да ылла. Ханийг бацаар спенсаада туроон, көрөөнчүүдэрийн булуон сөнгөөх, удахан улээ бийт.

Антонина Владимира тываатыр эйгэтигээр тыыпшалдааын, талааннаацын итээжээн, бу туурор-бут дүүчийгүүтүн долгуудаа керен, сөбөн, астынай, эдээр хийн үзэтийн-хамгаалын бэлжитгээн сурастым. Мирынлабаа күн сирин корбут. Дьюкуускайдааы күлгүүра колиёнын бүтэргүйтэй, сэтгэ сый Ныурбатаацы коно сымձар тываатырга артыннын үзлээбит, забх испэктээзийн оруулалтын ониньообут. Холобур, «Шинель», «Муммут оюю», «Ааспыт арахнат» уодаа. «Коварство и любовь» испэктээзийн сүрүүн оруулту толорбут. Ныурба улууңунаацы күлгүүра салаптатыгар исписслийнин үзлээбит. Эдээр үзүүлийн эннингээр этгээгээ буулгууну, талаана оссе арыллан, үүнчүүнү-сайдынны, забх сигибийни ис сурхжигтэн барабарын.

Даатан эттэхээ, ислэгээктэн хийрингт үп ыара-  
хин баланынныа түбэспүт биир дойшдулаахмын-  
гар ыытылшина.

Анатолий ХРИСТОФОРОВ.

КУЛТУУРА

## «Түмэл» мусоой тэриллибиз 5 сылын бэлиэтээтилэр

Бэс ыйын 5 күнүгэр Чыапшараа «Түмэл» мусуой тэриллибитэ 5 сыйлын тэрээнийнгэр кыттыны ыллбыт. Олохтоохтор бу үерүүлээх тэрээнийн борж ынталан тэрийбигтэр. Санаган этгэхээ, 2018 сийлаахха баылык Ньургун Петрович Попов дьяналынан бу мусуой тэриллибитэ. Тусла сөнтөөх дынзин анаан, бастакы олуктар ууруллубуттара, бастакы экспонаттар хомууллубуттара. Хара бастакыгтан кун бүгүнүүгэр дизри нийн-лиэк киэн туттар кийнитэ, кыраайы үөрээччи Егор Дмитриевич Сорокоумов юргэнинээн Евдокия Семеновналынын бу улзни иилээн-сацаалан кэллилэр.

Үорүүлэх чалска элбэж кийн мустубут. Нэйшийг баянчилыга Иван Иванович Олонешников зэрэшгээгээ уонна мусуойга витрине ылалдлыг гар авсан сэргийнкээнтэй туттардаа. Егор Дмитриевич уонна Евдокия Семёновна Сорокумовтарга уонна мусуой сайшыгыг гар үзлэснит ижилүүж дьюнугар Бочуутунай грамоталары туттардаа. Ону тэнэг оскуула, бальынба, баанарынай чаас, куулуп тэригтэлээрин хэлжтийнгэрээр, түмсүүлээр, бивридийнзэн диец ис сурохтэрхитэн зээрээ тылларын этгийэр, болхтэри туттардын пар. Олоостоюх уус-урган самодентельность кыттыылаахтара бэртэхий нүемээрдир толордуулар, бэйзэлэрэ санаалалрыгтан да ынчилж дюн баяллар, онохайдаан да ылалбыт.

Мусоой дызэтэ Эбэ урлагч гэр турер. Бийс сыллаадыга бинир салалдаа арыйбыт буулдахтарыны, билигийн дыз хосторуун барытын толорбуттар. Ол курдук, Алайбар изнинизгүй историатын күн бүгүнчүгээр дээрээ барытын хабан, дыриг нь хөхөнөнөөх экспозицийнлары тууробуттар. Экскурсияны хас бинирдии салаларынан үзүүлэстэн, тус-туузнан дыон дыриг нь хөхөнөнөхтүүк өвлийнчилгээнийгээр кэрэжсээтэ. Кинрээти кытта, сөйөлөр араас кэминийн огнонуктара, изнинизкүй тахсыбыт кинигэлэр уонна Чыншапараагы Евдокия Семеновна Сорокумова салайшар «Эйгэ» уран тарбаахтар түмсүүлээр тиклэлт 3 х 2 мийзэрэ юттилээх «Үоруу, дыол түүнчлэгтэй» панно кинрээгээр. Изнинизк герой-ийнээзгүйгээр аналаах истиңнээ, киннээргэ аналаах буклетттар, Чыншапарттан тахсыбыт биллинихээ культуура уонна ижилсэлээр – Анастасия Лыткина, Федор Гоголевка Чыншапара норуодунаай хорутар, быйыл төрөөбүт 125 сэргийн туулж бинир дойдлуваахтарыгар Гавриил Васильевич Башшевка-Алтан Сарынгага истиңнээлээр уонна экспонаттар турбуттар. Изнинизкэн Аяа дойднуу камүүсүүр Улуу сэрийнгэ кыттыбыт бинир дойдлуваахтарыгар аналаах хоско Гавриил Дмитриевич Протодьяконовтан саёланлан, балай да информации сүрдэгээльбыт. Кини сэргийн дыон – олохтоохтор бацаан турал дыон-норун үзүүлэлтээри, бэйзээрэ истиңнээлэгтийн онгорын мусоойга туттараллар збит. Маннаа ессе дақаны кордуур-чинчийэр үзээлбэйн болистиллэр. Этнографикийн саалата кини харабар биржышилдээр гына экспонатын байлыт уонна этнолори курдук, күн бүгүнчүгээр дээрээ кинрэтуар збит. Холобур, соторутаачынга изнинизк олонхтогоо Дария Ивановна Лыткина дыонюрууттан халбыйт кэрийн-хомуруое мэлларын – 42 экспонаты туттарбыт. Онтон албан бардааха, Чыншапара балтынчынын үзүүлийн өвлийн хоско кинрээни. Палата оронуттан саёланлан, урукжуу сэбизэскэй саёланавыт медицинскэй тэрийлэри элбэйн корууххэс сэл. Уонна изнинизкээс үзүүлэбийт ытыктанар эмчилгээр тустарынай хаяртасылар, информацийлар тайшаммыгтар. Салгыны «Татыйыас хойно» дынэн хоско кинрэбйт. Бу тоо ишнийн автамытын маныхын бынхаарышлыар, изнинизк олохтоою Татьяна Шеломова-Татыйыас сүрээзүүлчүүлэхчийн олонхтогоо тайшаммыгтар, хопполор, салмабаардар, институт массынын уод.А саха ыалын олонхтодоо тайшаммыгтар, бинир энээзгүйгээр саынчыры павильон түпнүүлттар. Маннаа эмчийн сэргийн мэллары элбэктэр. Онтон бинир экспонатын улаханийн сэргээрэлбигт. Ол туузнан сүрдэглэлийн Чыншапараага тийн эзжихинь, корчеххүүт.

Чынапараңа тиңиңдүхитин, көрүөхүт.  
Ити күрдүк, Алар да ишенингин «Түмэл» мусуойа  
күп бүгүн атаңтар түрбүт, сипшил-холпүт мусоюй бую-  
лар. Ишенингин септох оборудованиеңнан хағыныларда  
буоллар, оссо түпсан, сайдан иңбүз эбите. Онон бу мусуой  
ессе үүнч-сайда, экспонаттарынан байы-тайы, хайты ту-  
риңгар башкасебыйт.

Юрий ТОЛСТОУХОВ,  
А.А.Савин затынан Чүрәпчылдасты история  
художествография мусориін дипиңестэр.

# Чурапчы ижилийгэ төрүтгэммитэ 375 салыгар анаммыт «ЧУРАПЧЫ ЫНЫАБА - ТОБУС ТОМТОР ТОЙУГА» Өреспүүбүлүктээби үрун тунах ыныах КЭРИСКЭТЭ

## БЭС ЭЙИН 17 КҮНЭ

02:00 ч. «Кундул манган куммут күлүүг суюх кундэрдин, сандал манган халваммыт сапиба суюх сандардын» күнү көрсүү сизрэ-туома. Күнү көрсөр сизрэ-туом түүлгээт. «Холтоо ижилийгэ» МТ, Тын ханаайтыбытын салаат, Олонхо кинэ.

09:00 ч. «Уруйлаах эзэрдээ тыллахынан, Уруйдуу карустэхлилт буулуну ыныах дөнүнүн, ыалдыгтары АРЧЫЛААЫН. Сурун аартыктан. Чурапчы улууунун, Чурапчы ижилийгэн дыхтар түмсүүтээ, Киннинэммит бухгалтерия

10:00 ч. «Хатталардаа саламаат, хамыяахтаах чалларынын сайбарынгаан байнасын» ас-үел атыта, хорчуоппалар, эргин урбаан. Мадайы алаана. Ас-үел түүлгээт. Чурапчы улууунун Экономикалын салаат, «Чурапчы ижилийгэ» МТ,

10:00 ч. «Обо дын ооннуууну орой-уттан ыллылар» оюлорго анаммыт ооннуулар, аттракционнаар. О бо - а я м а х түүлгээт. Чурапчы улууунун Экономикалын салаат, «Чурапчы ижилийгэ» МТ.

10:00 ч. «Уран уус түүлгээтээ саха сирин талба талааннаахтарыны быйстапка-дъаарбанката, Kamelek, AltanArt, туй Аарт быйстапка-дъаарбанкатаар «Сделано в Якутии» Саха сирин урбаанынтарын ассоциациятын бэйз онгорон таңаарыт бородууксуйаларын атыта. Уран уус түүлгээт «Ай» народной студия, СР «Симх» национальный кинин, «Хатылы ижилийгэ» МТ, «Толей ижилийгэ» МТ, Kamelek, AltanArt, Туй Аарт

10:00 ч. «Көрүхтэн дыкти кундуу көрүн көстүүгээ». Музейшар иккى ардыларыгар ытыллар өреспүүбүлүктээби «СЫЛ БАСТЬИН ЭКСПОНАТА - 2023» күн-күрээ; «Саргыны салайсыбыт үтүү дөммүүтээ» Сахалартан бастакынан санга суюу солоон, айбыт-түпнүүт, саха омук сайдытыггар улахан кылааты кийлэрбүт бинир дойдулаахтарбытыггар аналлаах быйстапка Музей түүлгээт (ортоку ураа). Алал-Луук мас. А.А. Савин заянан истории уонна этнография музея.

10:00 ч. «Кыларыбар кылаан» Тимир уустарын өреспүүбүлүктээби күн-күрээ. Уран уус түүлгээт «Ай» народной студия, СР «Симх» национальный кинин, «Хатылы ижилийгэ» МТ, «Толей ижилийгэ» МТ.

10:00 ч. «Хомус кутуллар доржоно» өреспүүбүлүктээби хомусчуттар күрэхтэрээ. Балаан түүлгээт «Үерүү» оюо дьюбурун сайбыннаар кинин.

11:00-12:00 ч. «9 томтор тойуга». Чурапчы ижилийгэ төрүтгэммитэ 375 салыгар аналлаах өреспүүбүлүктээби ыныах уерүүдөх арыллыгын

• «Алгыс бана сываланын...» алгыс түйрэни сизрэ-туома;

• «Тобус томтор тойуга» уус-уран дьюбурун.

- Эзэрдэлэр:
- Чурапчы ижилийгэн байылыга В.Д. Сивцов
- Чурапчы улууунун байылыга С.А. Саргыдаев
- СӨ бырабытыстыбытын берэсээдээзлийн бастакы солбуйаччыта Д.Д. Садовников

• «Кейүү хоймох арылаах, күүсю көймүт кымыны күйтэчин тутаммыт, котобүүбүт сэгээрдээр...» кымыс үрдүн охторуу сизрэ-туома;

• Тобус түүллэр түбэлээх **ӨНҮОХАЙ**. Кинн түүлгээт, Аар Баадах, Аал Луук Мас Күлтүрүү уонна дуухуобнас министристибээт РПГ

13:00 ч. «Суон саалыкан мөхсүү юбинизбиг, халын ханааны харчы ууруун-ообу» ижилийктэринэн, тэрилтээринэн, аймахтарынан түүлгэлзэн асаанын, ыалдыгтары күнцүлээнийн. Ижилийктээр урааналара, тэрилтээр, түүлбэр, аймахтар түүлгэлээр.

14:00 ч. «Уран уус түүлгэтийн айыллыгтын сизрэ-туома. Уран уус түүлгээт «Ай» народной студия, СР «Симх» национальный кинин, «Хатылы ижилийгэ» МТ, «Толей ижилийгэ» МТ.

14:00 ч. «Чараас сыйтын тыллаах чабырдахлыт чаныйдын, уустук хонуур тыллаах «онохайхыт олохтонну», өреспүүбүлүктээби чабырдах уонна онохай күн-күрээ. Олонхо Ураната. Олонхо кинин, «Хатылы ижилийгэ» МТ, «Хайхситиэнилийгэ» МТ.

14:00 ч. «Ункулээбит сирбиттэн үзэр күхөт үүз турдун, ыллаабыт сирбиттэн ача күхөт от арлыкий турдун...»

Нерюнгри улууунун ылбажай ырынанынтарын, үүрүүн үнкүүтүгээрин, дордоон-ноох тойуксуптарын, ЭГЭЛГЭ ТАЛААННААХТАРЫН УЛАХАН КЭНСИЭРЭ. Үрьы-тойук түүлгээт. «Ай» народной студия, СР «Симх» национальный кинин, «Хатылы ижилийгэ» МТ, «Хайхситиэнилийгэ» МТ.

14:00 ч. «Тобус Томтор ооннууулара» С.С. Алексеев аятыгар эр бэртэр күүс оттүнэн күрэхтэнээр-албан уку-буулара, аят байдыланылара (курэхтэнин иккис күнэ). Күрэхтэнин түүлгээт. Спорт салаат, А.К. Софонов аят. КСК, «Айыллан» КК.

14:00 ч. И.Г. Теглоухов- Тимофеев «Курубай хааннаах Кулун Кулустуур» олонхотунан дүүлүү (А.П. Гоголев натынан Чурапчыгаа оюо ускуустубетин оскуулата). Балаан түүлгээт. «Үерүү» оюо дьюбурун сайбыннаар кинин, Уорх салаат, А.П. Гоголев аятван Оюо искуствын дыгээт.

15:00 ч. «Ох күрдүк огостон, күстүк күрдүк күннанан» өреспүүбүлүктээби саха талба тагаанын күн-күрээ. Уран уус түүлгээт. «Ай» народной студия, СР «Симх» национальный кинин, «Хатылы ижилийгэ» МТ, «Толей ижилийгэ» МТ

15:00 ч. «Хомус кутуллар доржоно»

өреспүүбүлүктээби хомусчуттар күрэхтэрээ. Балаан түүлгээт «Үерүү» оюо дьюбурун сайбыннаар кинин.

16:00 ч. «Сыдьаай, КҮН ӨРКӨН» А.Д. Макарова аятынан күлтүрүү уонна искусство коллежын айар ыгччын түүлгээт. Үрьы-тойук түүлгээт. «Айыллы» ОНАДь, «Сылаг ижилийгэ» МТ, А.Д. Макарова аят. Д.Куоик.

19:00 ч. «Түерт түэрэм түйих угкүүтээ - Ат сүүрүүтээ» Ат сүүрдүүтүн күрэхтэнитээ. Улахан сүүрүүлэх оонниуу.

«Суллабыт тинг күрдүк сотовох быймый быйылаах». 1200 м сүүрүү. «Бетүүгүтээ» алаана. Ат сүүрдүүтүн федерацията, «Одьулун ижилийгэ» МТ, Ун-харчы салаат, Спорт салаат.

21:00 ч.-03:00 ч. «Күнү корсө эргийн, обон-кетен бизризэх...» үнкүү-бизтии, үрьы-тойук (Ankharov, Замир, Chirapchikan buls, Степан Порядин, Альберт Ноговицын, DJ Ashimi) А.И. Федотов аятынан спортивный комплекс. «Айыллан» КК «Айыллы» ОНАДь.

## БЭС ЭЙИН 18 КҮНЭ

09:00 ч. «Уруйлаах эзэрдээ тыллахынан, Уруйдуу карустэхлилт буулуну ыныах дөнүнүн, ыалдыгтары АРЧЫЛААЫН. Сурун Аартык. Чурапчы улууунун, Чурапчы ижилийгэн дыхтар түмсүүтээ, Киннинэммит бухгалтерия.

10:00 ч. «Одо дын ооннуууну орой-уттан ыллылар» оюлорго анаммыт ооннуулар, аттракционнаар. О бо - а я м а х түүлгээт. Чурапчы улууунун Экономикалын салаат, «Чурапчы ижилийгэ» МТ.

10:00 ч. «Хатталардаа саламаат, хамыяахтаах чалларынын сайбарынгаан байнасын» ас-үел атыта, хорчуоппалар, эргин урбаан. Ас-үел түүлгээт. Чурапчы улууунун экономикалын салаат, «Чурапчы ижилийгэ» МТ.

10:00 ч. «Чараас сыйтын тыллаах чабырдахлыт чаныйдын, уустук хонуур тыллаах «онохайхыт олохтонну», өреспүүбүлүктээби чабырдах уонна онохай күн-күрээ. Олонхо Ураната. Олонхо кинин, «Хайхситиэнилийгэ» МТ, «Толей ижилийгэ» МТ.

10:00 ч. «Хатталардаа саламаат, хамыяахтаах чалларынын сайбарынгаан байнасын» ас-үел атыта, хорчуоппалар, эргин-урбаан. Ас-үел түүлгээт. Чурапчы улууунун экономикалын салаат, «Чурапчы ижилийгэ» МТ.

10:00 ч. «Уран уус түүлгэтийн айыллыгтын үнкүүтээн, тэрилтээринэн, аймахтарынан түүлгэлээн асаанын, ыалдыгтары күнцүлээнийн. Ижилийктээр урааналара, тэрилтээр, түүлбэр, аймахтар түүлгэлээр.

14:00 ч. «Тобус Томтор ооннууулара», С.С. Алексеев аятыгар эр бэртэр күүс оттүнэн күрэхтэнээр-албан уку-буулара, аят байдыланылара (курэхтэнин иккис күнэ). Күрэхтэнин түүлгээт. Спорт салаат, А.К. Софонов аят. КСК «Айыллан» КК.

14:00 ч. «Айхаллан, Чурапчы! Чурапчы улууунун уус-уран самодействийн кинсизэр;

«Кыларыбар кылаан», «Ох күрдүк оностон, күстүк күрдүк күннанан», «Уран уус түүлгээт» күн күрэхтэрээ. Үрьы-тойук түүлгээт. «Айыллы» ОНАДь, «Сылаг ижилийгэ» МТ, Ижилийк байналиктара, «Ай» народной студия,

16:00 ч. «Орто дойду оюура, олонхо тойуга». Олонхо театрын кинсизэр. Үрьы-тойук түүлгээт. «Айыллы» ОНАДь, «Сылаг ижилийгэ» МТ, СР АТ «Олонхо театр».

20:00 ч. Арассыйга сулустара кыттылаах Chirapchikan 375 биржийннынктаа шоу концерт. «Боотур Уус» стадион «Чурапчы ижилийгэ» МТ, КК «Айыллан».

«Чурапчы ижилийгэ» МТ дынантатта.



## ИНФОГРАФИКА

### Профилактика коронавируса



Пройти тест на коронавирус



Удержаться от путешествий и круизов в Азии



Соблюдать режим дня.



Не контактировать с бездомными животными.



Тщательно мыть руки, а также использовать антисептики на



Тщательно прожаривать/проваривать мясо.



Кушать больше овощей и фруктов.



